
 IME /IME OCA/ PREZIME

 ADRESA STANOVANJA

 TELEFON

**OPĆINA NOVO SARAJEVO
SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
KOMISIJA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA I
DOMAĆINSTVIMA SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO**

**PREDMET: ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI LICIMA I DOMAĆINSTVIMA SA PODRUČJA
OPĆINE NOVO SARAJEVO**

Sredstva predviđena za jednokratnu pomoć isplaćuju se za sljedeće namjene **/OBAVEZENO ZAOKRUŽITI/**

1. Participacija u liječenju malignih oboljena, rijetkih oboljena i drugih teških bolesti, a na osnovu preporuke konzilija ljekara nadležne medicinske ustanove,
2. Participacija u podmirivanju bolničkih troškova, uz dokaz o troškovima,
3. Participacija u nabavci lijekova za maligna oboljena, a koja se ne nalaze na listama Zavoda zdravstvenog osiguranja,
4. Participacija u nabavci lijekova za "humanu reprodukciju",
5. Participacija u podmirivanju dijela troškova nabavke ortopedskih pomagala i drugih medicinskih aparata, koji nisu predviđeni Odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja, uz dokaz o troškovima
6. Učešće u prikupljanju novčanih sredstava za teško oboljele građane Novog Sarajeva, koji pokrenu drugi nivoi vlasti, humanitarne organizacije i nevladin sektor
7. U posebnim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama
8. Licima i domaćinstvima na osnovu mišljenja Kantonalnog centra za socijalni rad
9. Djeci sa posebnim potrebama
10. Djeci bez roditeljskog staranja, u svrhu liječenja

/ pravo mogu ostvariti lica čija primanja, za jednog člana domaćinstva ne prelazi iznos od 120 KM za namjene navedene u tački 2.,4.,5. i 7./
/ pravo mogu ostvariti lica koja imaju prebivalište na području općine Novo Sarajevo najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva ili imaju boravište najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za jednokratnu pomoć, a priznat im je status raseljenog lica/
/pravo mogu ostvariti lica koja imaju prebivalište na području druge općine, a do preseljenja na drugu općinu imali su boravište ili prebivalište na području općine Novo Sarajevo, ukoliko dostave dokaz/

UZ ZAHTJEV PRILAŽEM SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Uvjerenje o plaći i drugim primanjima iz radnog odnosa
2. Ček starosne, invalidske i porodične penzije
3. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
4. Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu za sve članove domaćinstva
5. Uvjerenje Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica za sve članove domaćinstva
6. Uvjerenje iz Kantonalnog centra za socijalni rad- da li ste korisnik po bilo kom osnovu, za sve članove domaćinstva
7. Uvjerenje Porezne uprave, za sve članove domaćinstva
8. Uvjerenje Mjesne zajednice o zajedničkom domaćinstvu
9. Fotokopija lične karte i prijave mjesta prebivališta za sve članove domaćinstva
10. Uvjerenje iz MUP-a o neposjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstva
11. Kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva

UVJERENJA POD REDNIM BROJEM 4. i 5. KOMISIJA ĆE OBEZBJEDITI OD NADLEŽNIH OPĆINSKIH SLUŽBI NA OSNOVU UVJERENJA MJESNE ZAJEDNICE

NAPOMENA

- **SVE KOPIJE PRILOŽENIH DOKUMENATA MORAJU BITI OVJERENE**
- **Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, u smislu ove Odluke, ne mogu ostvariti lica:**
 1. lica koja imaju članove porodičnog domaćinstva koji su po zakonu obavezni izdržavati ih,
 2. lica i domaćinstva ukoliko su korisnici bilo kojeg oblika socijalne zaštite putem Centra za socijalni rad,
 3. lica koja su jednokratnu pomoć ostvarila putem Općinske Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 4. domaćinstva čiji je član vlasnik ili posjednik motornog vozila, osim ako to putničko ili motorno vozilo služi kao ortopedsko pomagalo

Sredstva se dodjeljuju po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima i domaćinstvima sa područja općine Novo Sarajevo

Sarajevo, _____

PODNOŠILAC ZAHTJEVA
